

\*\*\*\*\*

Summary of Anomalies:

station info

HO orbit 67420 EGOI data missing	13-MAR-2008 02:04:47.914	-	13-MAR-2008 02:12:07.008	439.09400	[sec]
BE orbit 67421 EGOI data missing	13-MAR-2008 03:18:46.589	-	13-MAR-2008 03:32:04.954	798.36500	[sec]
MM orbit 67422 EGOI data missing	13-MAR-2008 05:40:16.324	-	13-MAR-2008 05:46:06.536	350.21200	[sec]
MM orbit 67423 EGOI data missing	13-MAR-2008 07:21:33.824	-	13-MAR-2008 07:29:05.273	451.44900	[sec]
MM orbit 67424 EGOI data missing	13-MAR-2008 09:02:05.572	-	13-MAR-2008 09:11:57.472	591.90000	[sec]
MA orbit 67424 EGOI data missing	13-MAR-2008 08:22:51.458	-	13-MAR-2008 08:34:14.386	682.92800	[sec]
MM orbit 67425 EGOI data missing	13-MAR-2008 10:42:17.743	-	13-MAR-2008 10:53:54.780	697.03700	[sec]
MA orbit 67425 EGOI data missing	13-MAR-2008 10:01:25.950	-	13-MAR-2008 10:14:28.641	782.69100	[sec]
MM orbit 67426 EGOI data missing	13-MAR-2008 12:22:16.339	-	13-MAR-2008 12:34:47.426	751.08700	[sec]
MA orbit 67426 EGOI data missing	13-MAR-2008 11:42:55.029	-	13-MAR-2008 11:49:28.170	393.14100	[sec]
BE orbit 67427 EGOI data missing	13-MAR-2008 12:57:21.422	-	13-MAR-2008 13:08:49.658	688.23600	[sec]
MM orbit 67427 EGOI data missing	13-MAR-2008 14:02:00.708	-	13-MAR-2008 14:14:44.604	763.89600	[sec]
SG orbit 67427 EGOI data missing	13-MAR-2008 14:26:40.283	-	13-MAR-2008 14:37:56.733	676.45000	[sec]
BE orbit 67428 EGOI data missing	13-MAR-2008 14:35:34.167	-	13-MAR-2008 14:48:41.330	787.16300	[sec]
MM orbit 67428 EGOI data missing	13-MAR-2008 15:41:29.017	-	13-MAR-2008 15:54:05.650	756.63300	[sec]
MM orbit 67429 EGOI data missing	13-MAR-2008 17:20:42.344	-	13-MAR-2008 17:33:13.900	751.55600	[sec]
MM orbit 67430 EGOI data missing	13-MAR-2008 18:59:50.652	-	13-MAR-2008 19:12:28.352	757.70000	[sec]
MM orbit 67431 EGOI data missing	13-MAR-2008 20:39:14.055	-	13-MAR-2008 20:51:58.041	763.98600	[sec]
MA orbit 67431 EGOI data missing	13-MAR-2008 19:38:48.824	-	13-MAR-2008 19:50:55.070	726.24600	[sec]
HO orbit 67432 EGOI data missing	13-MAR-2008 22:12:38.580	-	13-MAR-2008 22:23:50.146	671.56600	[sec]
MM orbit 67432 EGOI data missing	13-MAR-2008 22:19:16.019	-	13-MAR-2008 22:31:43.882	747.86300	[sec]
MA orbit 67432 EGOI data missing	13-MAR-2008 21:17:25.247	-	13-MAR-2008 21:30:39.047	793.80000	[sec]
HO orbit 67433 EGOI data missing	13-MAR-2008 23:49:30.002	-	14-MAR-2008 00:03:57.667	867.66500	[sec]
KS orbit 67430 EGOI data gap	13-MAR-2008 18:06:09.643	-	13-MAR-2008 18:07:18.023	68.380000	[sec]
SG orbit 67421 EGOI data gap	13-MAR-2008 03:29:44.371	-	13-MAR-2008 03:31:06.721	82.350000	[sec]
SG orbit 67427 EGOI data gap	13-MAR-2008 14:35:55.742	-	13-MAR-2008 14:37:56.733	120.99100	[sec]
CM orbit 67421 EGOI data gap	13-MAR-2008 04:26:17.344	-	13-MAR-2008 04:28:40.071	142.72700	[sec]

instrument info

EGOI

1 - complete solar calibration measurements available  
start time 16:35:35.470, orbit 67429,  
(increase of intensity of PMD readouts during available  
solar calibration measurements data:  
15561 BU ->PMD2 readouts analysed with ERGO.

\*\*\*\*\*

-----  
GOME Daily Reports Analysis      13 Mar      2008  
-----

Station ID	see above
MPH Product Confidence	OK
SPH Window Information	OK
Command Word Echo Summary	OK
Instrument Status 1A	OK
Instrument Status 1B	OK
Instrument Status 2	OK
Integration Times Channel 1	OK
Co-Adding and Cluster Mode Flags	OK
Integration Times Band 2A	OK
Integration Times Band 2B	OK
Integration Times Band 3	OK
Integration Times Band 4	OK
Scan Mirror Position	>> North Polar View operated
Polarisation Detectors	OK
FPA Temperatures A	OK
FPA Temperatures B	OK
Charge Amp Temperatures	OK
Other Temperatures A	OK
DDHU Temperatures	OK
Optical Bench Temperatures	OK
Other Temperatures B	OK
Calibr. Lamp and Instr. Status 3	OK

Scan Mirror Motor Current	OK
Selected Temperature A	OK
Selected Temperature B	OK
Selected Temperature C	OK
Channel 1 Summation	OK
Channel 2 Summation	OK
Channel 4 Summation	OK
Log pages	OK
331/318 nm Uncal. Line Ratio	OK
Uncal. PMDs as RGB signal	OK
780 nm Uncal. Intensity	OK